

## Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <a href="http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content">http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content</a>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

845

## Weekly mortality table, foreign and insular cities.

Cities.		ż ż	B		Deaths from—										
	Week ended.	Estimated population.	Total deathsfrom all causes.	Tuberculosis.	Plague.	Cholers.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Enteric fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.	Measles	Whooping	
Acapulco	Mar. 15	6,000	6												
Aix la Chapelle	Feb. 22	138, 287 138, 287	68 60	1								1	•••••		
DoAlexandretta	Mar. 8 do	9,000	6	1		•••••	•••••								
Amherstburg	Mar. 29	2,250	i												
Athens	Mar. 15 Mar. 8	200,000	44	15 7			•••••			 1	·····	••••	4	••••	
Do	Mar. 8 Mar. 15	143,500 143,500	42	3							3	•••••	2		
Barranquilla	Mar. 16	40,000	26	1									<b></b> .		
Beirut	Mar. 8 Mar. 15	80,000 358,693	16 161			•••••		•••••		2		•••••	•••••		
Belfast Belize	Mar. 27	9,000	6											ļ	
Bergen	Mar. 15	73,000	23	7						<b></b>		<u>-</u>		ļ. <b></b> .	
Berlin Birmingham	Mar. 8 Mar. 15	1, 907, 902 523, 284	608 184	95	•••••			•••••		3	7	7	5		
Bombay	Mar. 4	776,006	1,729	146	856	3		7			ļ <b>.</b>		3	<b></b>	
Bristol	Mar. 8	334, 632	126				·····		ļ	2	3	7	ļ		
Do Brussels	Mar. 15 do	334,632 582,665	129 185						l	1		1	1	ļ	
Budapest	Mar. 12	729, 383								2	2	2	2	<b></b>	
Cairo	Mar. 4	608, 910	338	26	940	150			•••••	4	•••••	4	6	ļ	
Calcutta Cardiff	Mar. 1 Feb. 1	847, 796 168, 909	966 69	2		159		7			1	8			
Do	Feb. 8	168, 909	56	1							ī	4			
Do	Feb. 15	168, 909	47	5								1			
Do	Feb. 22 Mar. 1	168, 909 168, 909	66 68	5 6							1	3			
Do	Mar. 8	168, 909	53	3							î	2			
Cartagena	Mar. 10	8,000	8	1 5	•••••			1			•••••	•••••		····	
Catania Christiania	Mar. 20 Mar. 15	151, 180 229, 000	66 68							1		•••••			
Coburg	Mar. 8	21,544	3	1									1		
Do	Mar. 15	21,544	9	3		•••••	••••		•••••			•••••			
Cognac Do	Mar. 1 Mar. 8	19, 483 19, 483	5 9												
Cologne	do	381,804	167	11						1	1	4			
Ďo	Mar. 15	381,804	134 111	17	ļ <b>.</b>	•••••	•••••	ļ		4	1	2	•••••		
Colombo	Feb. 15 Mar. 23	157, 252 8, 000	5												
Copenhagen	Mar. 8	476, 876	133	19			<b> </b>			<b> </b> .	<b></b>	<u>.</u>	•••••		
Do	Mar. 15 do	476, 876 44, 000	118 20	6		•••••			1	···	<b></b>	3	•••••		
CorunnaCuração	do	30, 828	20												
Dublin	Mar. 8	379,003	222	44					ļ	2	1	3	6		
Do Dundee	Mar. 15 do	379,003 162,078	154 94	23		·····				1	3		5	••••	
Dusseldorf	Mar. 8	222, 786	61	11											
Do	Mar. 15	222, 786	88						ļ		1	2	2		
Edinburgh Frankfort on the Main	do Mar. 8	222, 966 296, 900	128 70								2	1		••••	
Do	Mar. 15	296, 900	95							1		1			
Funchal	Mar. 16	40,049	22 33	2						1			•••••		
GenevaGhent	Mar. 8 Mar. 1	107, 484 160, 949	88	6							1				
Do	Mar. 8	160, 949	87	10			1					2			
DoGlasgow	Mar. 15 Mar. 21	160, 949 760, 423	77 337	9				7		·····2	4	3	3	1	
Gothenburg	Mar. 8	131,022	50	19				ļ <b>.</b>			<del>.</del>				
Do	Mar. 15	131,022	62	12		<b> </b>	<b></b>		ļ		····		;		
Hamburg Do	Mar. 8 Mar. 15	724, 835 724, 835	208 225							1	4	3 5	1		
Hamilton	Mar. 25	16, 113	4							ļ				<b></b>	
Karachi	Mar. 2	108,808	146		62			1			•••••		1		
Kingston, Canada Lausanne	Mar. 28 Mar. 8	18, 300 48, 494	22												
Leipzig	do	473, 903	134								2	3	••••		
Do	Mar. 15	473, 903 78, 605	144 30	4						<u>.</u>	5	8	•••••		
Leith Liverpool	do	692, 495	291							2	4	4			
Livingston, Guatemala	Mar. 17	3,000	1												
Do	Mar. 24	3,000 453,145	210							1		i	2		
Lyons Madras	Mar. 8   Feb. 21	509, 346	473					2					5		
D-	Feb. 28	509, 346	436												
Do Magdeburg	Jan. 18	2 '8, 130	75	9											

Weekly mortality table, foreign and insular cities—Continued.

Cities		-nd	e e	Deaths from—										
	Week ended. Estimated population.	Total deaths from all causes.	Tuberculosis.	Plague.	Cholera.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Enteric fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.	Measles.	Whooping	
Mainz	Mar. 15	85,000	31	10	ļ						1			
Manchester	do	550, 450	235	23							2	1	3	· ····
	do	107,000	24	2		1			-::-				ļ <u>.</u>	
Mexico Monte Cristi	Mar. 16 Mar. 22	368,777 3,000	402	38					49	1		3	3	}
Moscow	Mar. 6	1,000,000	530	15				5	5	3	6	9	5	· ···
Newcastle-upon-Tyne	Mar. 15	219,021	80					ļ					4	
Nuremberg	Mar. 8	268, 190	106	19									4	1
Odessa Osaka and Hiogo	Mar. 15 Mar. 1	442,000 263,464	186 93	25		•••••			•••••			1	2	
Panama	Mar. 24	20, 000	90			•••••		·····	•••••	1		2		
Paris	Mar. 15	2,660,559	1,134					7		9	2	20	12	
Plymouth	do	106,000	59	2				l			1	1		
Port au Prince Prague	Mar. 17	60,000	25											·
Puerto Cortez	Mar. 15 Mar. 27	227, 927 2, 000	140	34					ļ		1	4	5	1
Rheims	Jan. 12	107, 989	37	4						1		1		
Do	Jan. 19	107, 989 107, 989	36	3				1		î		î		
Do	Jan. 26	107, 989	63	10				1		<b> </b> -	1	1		
Do	Feb. 2 Feb. 9	107, 989	47 47	8				1	••••					
Do	Feb. 16	107, 989 107, 989	41	8	••••			1		•••••	1	·····	·····	
Do	Feb. 23	107, 989	44	9				î			i	1		1
Do	Mar. 2	107, 989	48	10				ļ <u>.</u>			î	î		1
Do	Mar. 9	107,989	41	11				2		1	1			
Rio de Janeiro St. Georges, Bermuda	Feb. 16 Mar. 22	793, 000 2, 150	380	52			17	6	•••••	13	••••	<b></b>	1	
St. John, New Bruns-	Mai. 22	2, 100						·····	•••••	•••••				1
wick	Mar. 29	40,711	14	1		. <b></b> .		l			l	l	l	l
st. Petersburg	Mar. 8	1, 248, 643	644	125				2		17	12	19	14	1
Do	Mar. 15	1, 248, 643	694	109	••••			1		21	22	28	14	
St. Stephen, New Bruns- wick	Mar. 27	2,840	4		ŀ					ł				
heffield	Mar. 8	411,091	164							1	•••••	2	11	
Do	Mar. 15	411,091	133								1		6	1
ingapore	Feb. 1	97, 111	216	4		2								ļ
Do	Feb. 15 Mar. 8	97, 111 15, 142	208 19	8		5		1	·····		<b></b> .			·
Do	Mar. 8 Mar. 15	15, 142	14		·····		•••••		•••••	•••••		1	·····	
	do	107, 833	40	4						1		ï	3	١.
outh Shields	do	103, 552											ļ	1
Stettin Stockholm	do	215, 206	80	-:::-				<b></b> .			1	2		ļ
Do	Mar. 1 Mar. 8	211,000 211,000	91 84	17 12		•••••		·····		1	;	2 1		1
tuttgart	Mar. 13	186, 405	63	12		•••••					1 3	2	2	
Do	Mar. 20	186, 405	86									ī	2	
underland	Mar. 15	147, 983	47		· <b>•••</b> •					1	2	2	5	١
Crieste	Mar. 18 Mar. 8	20,000 178,155	15 88	ļ				·····		•••••		<b> </b> -		···
Venice	Mar. 1	165, 350	80	7				·····	•••••	•••••	. 2	2	2 4	
Do	Mar. 8	165, 350	80							1		1	2	
Vienna	Mar. 15	1,709,211	703	132						î	7	8	16	ļ
Windsor, Nova Scotia	Mar. 29 Mar. 1	3,000	1			. <b></b>								<b> </b>
	Mar. 1	189, 455		1			1	١			1	2		1
YokohamaZurich	Mar. 8	161,782	44							•••••	•••••	"	•••••	

By authority of the Secretary of the Treasury:

Walter Wyman,

Surgeon General U. S. Marine Hospital Service.